

Ladji's Bar

Baara

(Travail)

Transcrit et Traduit par: Kassim Diallo

An ye baara.

[Mettons nous au travail.]

Farafina dewn dun ye.

[Les enfants d'Afrique s'y mettent.]

Hei Farafina dewn be baara la.

[Oh les Africains sont laborieux.]

An ye baara.

[Mettons nous au travail.]

Golofinadewn dun ye.

[Les enfants a la peau noir s'y mettent.]

Hei farafinadewn be baara la.

[Oh les Africains sont laborieux.]

Maliyenw be baara mina.

[Le travail que font les Maliens.]

Farafina dewn be baara la.

[Les africains sont laborieux.]

Gineynw be baara la.

[Le travail que font les Guineens.]

Farafina dewn be baara la.

[Les Africains sont laborieux.]

Burkinabew be baara la lobe lo.

[Le travail que font les Burkinabes chaque jour.]

Farafina denw be baara la.

[Les Africain sont laborieux.]

Wagadugukalu be soli ka wuli la longodo.

[Les gens de Ouagadougou se levent de bonne heure chaque jour.]

Farafina dewn be baara la.

[Les Africain sont laborieux.]

Bobokalu be foli mina dongodo.

[Les musiciens de Bobo jouent chaque jour.]

Farafina dewn be baarala.

[Les Africain sont laborieux.]

Suba! En! He! [x2]

[Suba! En! He!] [x2]

A lamaga. [x5]

[Fais bouger ca.] [x5]

An ye baara baara le gnogon te.

[Mettons nous au travail rein ne vont le travail.]

Burkina dewn be baara la. [x10]

[Les fils du Burkina son laborieux.] [x10]